


SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN



OCTOBER / NOVEMBER
OKTOBER / NOVEMBER

2004

SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGARE

(Pampiri ya Bobedi)

SG

117-2/2

6 pages

SETSWANA FIRST LANG SG: Paper 2



117 2 2

SG

COPYRIGHT RESERVED / KOPIEREG VOORBEHOU
APPROVED BY UMALUSI / GOEDGEKEUR DEUR UMALUSI



LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG

TLHATLHOBO YA MAKGAOLAKGANG

**SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGARE
(Pampiri ya Bobedi)**

NAKO: Diura tse 2

MADUO: 75

DITAELO:

- Pampiri e, e arotswe ka dikarolo tse tharo A, B le C.
 - Karolong ya A go dinopolo tse nne tse o di neilweng, araba tse PEDI fela.
 - Mo Karolong ya B fa o araba dipotso tse dikhutshwane o tshwanetse go araba ya tihamo go Karolo C, **kgotsa** fa o araba ya tihamo mo karolong ya B o tshwanetse go araba tse dikhutshwane go Karolo C.
 - Buisa ditaelo tsa karolo nngwe le nngwe pele o araba dipotso.
-
-

**KAROLO YA A
MABOKO**

Mo karolong e, o tshwanetse go araba dipotso di le PEDI fela.

POTSO 1

Selelo sa mmoki – C.D. Mogotsi

1.1 Buisa nopolo e e latelang, mme o arabe dipotso tse di latelang:

Re tla tsaya kae letsopa la maloba? Ke mang yo o tla re thadisetsang ka lona? Re tla tseelwa ke mang dikinane? Mme ka maitemogelo ra bona setshwantsho sentle, Mabapi le ipaakanyo ya bokamoso jwa bana ba rona. Tihang letsopa le le ne le sa tlogele go bofa; Go bofa ditlhako ka tenego, Go boloka isagwe e gompiano e tlhafileng fa pele ga rona?
--

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1.1.1 | Nopolo e, e tswa mo lebokong lefe? | (2) |
| 1.1.2 | Go tewa bomang ka "letsopa la maloba?" | (3) |
| 1.1.3 | Dikinane ke eng? | (2) |

- 1.1.4 Nopola ponagalo ya poko e e fitlhelwang mo meleng 6 le 7, o be o bolele leina la yona.

(5½)
[12½]

- 1.2 Buisa nopo e e latelang, mme o arabe dipotso tse di e latelang:

Dumela, thupana tsa me,
Dumela, wena ngwana wa lodi la moretlwa;
Tebo e e kotsi ya nkgerola thata,
Ya tsenya mokgweleo pelong ya me,
Mme dikeledi tsa tsurutla ke gopola loeto ke lo tsere.
Ke tlhaga kgakala kwa Malalathoteng,
Loeto la malatsi a matlhano ka dinao,
Kwano ke tsisiwa ke go gopola tsetse,
Barwa re bapalang ka popota.

- 1.2.1 Nopolo eno e tswa mo lebokong lefe? (2)
1.2.2 Ke ponagalo efe ya poko, e e fitlhelwang mo meleng 1 le 2. (3)
1.2.3 Ke leboko la mofuta ofe le? (3)
1.2.4 Ka mela e MENE tlhalosa se o se o tlhaloganyang ka leboko le. (4½)

[12½]

- 1.3 Buisa nopo e e latelang, mme o arabe dipotso tse di e latelang:

A goga dinao motsofe, ka bokete,
Keledi e rothela sakeng la bo-selelo;
Letshwamina-a-matshaba-mosi a okomela,
Mme ga nna maragaraga sefatlhegong sa modiri.

Motho wa batho gomotsega;
Itumelele ka bogosi godimong e le jwa gago;
Ikgomotse ka dikopelo tlase ga setlhare
Gonne boammaarure o ne o adimilwe boitumelo.

- 1.3.1 Tlhalosa se se neng se utlwiswa motsofe botlhoko. (3½)
1.3.2 Naya leganetsi la leele "A goga dinao" (3)
1.3.3 Ka mafoko a gago tlhalosa tse di latelang:
1.3.3.1 Keledi e rothela sakeng la bo-selelo. (3)
1.3.3.2 Letshwamina-a-matshaba-mosi-a-okomela. (3)

[12½]

- 1.4 Buisa nopo e e latelang, mme morago o arabe dipotso tse di latelang:

Maitaya-se-fololetse, maapara-tse-thokwa,
Tshimega, thaka tsa malemela gotlhe,
Makanangwane, **matlhaba fela a sia**,
O a tle o tlhositse khulo ya kgomo tsa mono,
Mme e re mosi o thunya o ikutlwise botlhoko.
Dilemo di fetile, sebi se ntse se kukela.

Sa peperera godimo ga mawatle go tla kwano,
Mosi wa sone wa gakalela Aferika;
Maitlhommo a lorato le pudulogo e le maikaego,
Mme kgato ka kgato ya nna tsamao,
Kukelo ya sone ya roba batho melala.

- | | | |
|-------|--|------|
| 1.4.1 | Sebi ke eng? | (3) |
| 1.4.2 | "Thokwa" ke mmala o o ntseng jang? | (3) |
| 1.4.3 | Tlhalosa mafoko a ntshofaditsweng mo moleng wa 3 | (3) |
| 1.4.4 | Mosi fa o thunya, go a bo go ntse jang? | (1) |
| 1.4.5 | Ke eng se se peperang? | (2½) |

[12½]

2x12½

[25]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: [25]

KAROLO YA B **TERAMA**

Fa o araba potso 2.2 (ya tlhamo) mo karolong ya B, o tshwanetse go araba 3.1 (potso tse dikhutshwane) mo karolong ya C. Fa o araba 2.1 (dipotso tse dikhutshwane) mo karolong ya B, o tshwanetse go araba potso 3.2 (ya tlhamo) mo karolong ya C.

POTSO 2

Dintshontsho Tsa Lorato – L.D. Raditladi

2.1 Buisa temana ke eo, mme morago o arabe dipotso tse di e latelang:

Sebui: Ke batla gore ke tsamae
ke ye kwa ke se nang go bonwa ke ope.
Seane sa rona sa Setswana sa re:
lekgatlakgatla le ja pholwana.
Modikologa o ja pholo ya tona.
Ga go na ope motho yo o ka mponang,
Dinaledi di sale godimo ga legodimo.
Ke tsoga mo phateng ke a tsamaya,
Mpeetšhane naong ga ke na go mo ipaya.
A ke ye gae, kana ke ye le naga?
Dilwana dingwe tsa me di kwa lapeng,
Ke tla di tsaya ke inaya lefatshe.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 2.1.1 | Mmui wa mafoko a a nopotsweng ano ke mang? | (2) |
| 2.1.2 | O ne a bua le mang? | (2) |
| 2.1.3 | O ne a le kwa kae? | (2) |
| 2.1.4 | Go reng mmui a le koo? | (2) |
| 2.1.5 | Neela dintlha tse NNE tse di dirileng gore mmui a bue mafoko a a nopotsweng. | (8) |

- 2.1.6 Ke lebaka lefe le le dirang gore mmui a ineye lefatshe? (2)
- 2.1.7 Go inaya lefatshe ke go dira eng? (2)
- 2.1.8 Mpeetšhane ke eng? (1)
- 2.1.9 Neela tlhaloso ya seane se se mo meleng 4 le 5. (1)
- 2.1.10 Mo terameng e, kgotlang e tlhagelela gareng ga baanela ba bararo.
Naya maina a baanelwa ba BARARO bao. (3)
- [25]

KGOTSA

- 2.2.1 Ka dintlha di le LESOME fela, neela dimelo tsa baanelwa ba ba latelang:
(a) Sakoma
(b) Kalafi

[25]
PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: [25]

KAROLO YA C PADI

Araba potso e le nngwe fela mo Karolong e.

POTSO 3

Masaikategang A Magodimo – J.M.K. Mekgwe

- 3.1 Buisa temana e e latelang, mme o itse go araba dipotso tse di latelang:

Dipitsa di ne di ka thathanyega, setshego se ile magoletsa. E re go nkgashego, e bo e le gona motho wa mosadi a phaphathegang e kete motho a neeletswe ka mafonyane!
“Selo se bosigo se,” a bua a olela malatlha. “Ga ke itse gore rrago o ka ne a tshwerwe ke eng, fa ka nako e a bo a ise a bonale jaana. Tsapoga, nnana, o tle o tle go nthuso go thothela malatlha a kwa ntlong.

- 3.1.1 Ke mang yo o buang mo nopolong e? (2)
- 3.1.2 O ne a bua le mang? (2)
- 3.1.3 Batho ba, ba ne ba le kwa kae? (2)
- 3.1.4 Fa go tse “Setshego se ile magoletsa” go a bo go diragala eng? (2)
- 3.1.5 Motho yo o iseng a boe mo lapeng yo, o ne a le kae? (2)
- 3.1.6 Go ne go diragetse eng ka ena? (2)
- 3.1.7 Neela tatelano ya ditiragalo pele ga e o e neetseng mo go 3.1.6 (4)
- 3.1.8 Tlhalosa seane seno “**Mosekaphofu ya gaabo ga a tshabe go swa lentswe.**” (2)
- 3.1.9 Motho yo o neeletswe go ka mafonyane o ntse jang? (2)
- 3.1.10 Ditiragalo tsa padi e, di simolotse kwa motseng ofe? (2)
- 3.1.11 Mosimane yo go buiwang le ene yo, o ne a feleletsa a dira tiro efe? (2)
- 3.1.12 Morago ga dingwaga, e ne ya nna rraagwe mang? (1)
- [25]

KGOTSA

3.2 Kwala tlhamo ka ga moanelwa Moithui o lebile tse di latelang:

3.2.1 Tshobotsi

3.2.2 Semelo sa gagwe. Setlela ka mabaka le dikao.
Karabo ya gago e se fete tsebe le halofo.

[25]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: [25]

PALOGOTLHE YA PAMPIRI: 75